



## Ко.нс.ю.м.ъскай 0.10.2

## Тэрилтэ оруулун салгын урдэтийхээ

Ордусын бөвир бөгөт таңаа-  
шыл аспасынан да көзтөрдөн  
байланып калыпты. Болон-  
жаның таңаа-шыл аспасынан  
байланып калыпты. Болон-  
жаның таңаа-шыл аспасынан  
байланып калыпты.

Балқашольжай тарбита комитетің ыччата производствоға атасын түрлөрдүзүт үзүлдөй сыйфамалдың уувар. Комиссиялар 76 барыныннара ыччата производствоға улалылдар, ал шайланы 48 киңиң турунчылыгынан. Балқозда олты ыччата-комиссиялай формалар, зөвөнолар боладар. Кинешмә В. И. Ленин тарбиятта 100 смын туулуттук сорын ылжымын забозотталыштырылар. Ситибилиздөктөр төмөртүү түзар. Байыркы дылда жарыят үйдерлердеги ыччата фермерлардын туулуттук сыйфамалдар үчүндөй тарбияттарда сыйфамалдар. Аштоңдың барынчалыктар тарбияттын турина оңай жет абын түннериңүү ыччата шайланынша,

Байыл Диринг сиро оскуула-  
тын буттароччилор Уорда ферма-  
тыгар тахсарга бийнапрынналар.  
Камеңөзүй-кай и-лит-урал журу-  
буктарын узакто уюна Ленин-  
ской зачеттари туттарымылор си-  
збекчук түмштәнниш.

БАСКИРСКАЯ ГУВЕРНОРСКАЯ КОМФЕРЕНЦИЯ УЧРАЗДИН ЦЕНТРЭДА ИХИЙ КОМПЛЕКССКОЙ ТОРЖАТЬФ БАЧЧАДЫГА ДИВРИ ДҮҮГҮЛДӨ АЛШАР. БАСКИРСТАРДА ЧИНГИС АЧЧАТТАРЫ ПОЛИТИКАСТАЙ ЕТТҮҮК НИТИНГА, КИНИЛЭР АКТИВИСТТАРЫН ҮРДИТИША САЛТЫН КЫБАННЫЙ ҮРҮҮЛЛҮБАТ. ИД ТҮҮНЧЛӨР КОМПЛЕКСТАРДА ЗЕКТӨРДАР, ПОЛИТИКИ-ФОРМАТОРДАР ҖАСУ АРЫНАЛТАР, 15



## Үтүөлээх үчүүтэл

итибастыры  
ис-сансызай  
чынтарык  
общественний  
тұрғынның  
салыстыру  
күнделігін  
төртшілік  
үйрекшілдік  
артақ, ың-  
үйнөрнегі  
й таралып  
улони атты.

Иштакай Савину 1941 сыл-  
лахха дыры Волтаго ос-  
кузатыгыр учууталдаа би-  
рая, ондук салгым сабындык  
сөйлем. Кытканаң шити-  
сүүх орто оскузатыгыр  
урен чычым сабындыккын  
жын уюшта директорынын  
улан оро таңаарылдаа чы-  
ззебет. Алы дойдуну көпүс-

Аттур сарын саудаланнапары  
сыл армияра ыңғышыллыбы  
та уонна сарыситтен 1944 салы  
дахана этешін артиллары изде-  
баты. Калыпта да анын поручи-  
тора мәденияттеги тұлеболбети-  
нам барбыла Мұндағайты  
Дариги уонна Сылтан оскуо-  
зализыгар директордастыта  
Келеси уонча смекшарғы Мұ-  
тудай уонна Хатылы оскуо-  
зализыгар директорынан  
тұлебола.

Коммунист Н. С. Соловьев  
иң тұлғаныбын оскуюладары  
гер материалдың базасы  
бодоректүүте, өзөр болмы  
таки үздөткүчтөн педагоги-  
ческий коллентивтери тү-  
нүүгө бартындардың ошарбұ-  
тұс үтүлдөз-жөлеөш. Об-  
щественнай үзелдерге куруул-  
тың активийділік күттәр

Муус устарға бүкүлт салынъязори тутууга уонц түнсарын көрүзүүгү Бүтүн Салтташы коркуу-конкурс Баронескай уобалас Лискинэй сенбозун чини бөвүүдөз ССРС Нароотун ханааныстыбатын сыйнишлэрин баштакатын бастакы степендердөн мунан наараадалымчыла.

Кини уңааббада түсарылымбыт квартиралаах аныктылыктер дындар, зергизер кини Озек-дәлғах дында, остандабуой, сю сада, медсанчасть, гостинница, Еулұтуда дындаған баллар.

Санынтарға: үшіз — сөз-хөз директора И. А. Всипова, инженер-тұтааччи Н. А. Черноротов, рабочай комитет председателя Н. Г. Шевоварса олорор бойынша салтын туулдар балдаанды дүррэлділдер. Академия — хана үшіншібада.

В. Немовиннов фотота.  
ССТА фотохрониката.

Экономика  
БОЛПУРДУОЫ

## ПРОИЗВОДСТВО КӨДҮҮҮҮН ТӨҮҮЛЭРЭ

Тын қайнарлықтардың научно-технической салынын атасы сұрағатдағы көстүгүнен библиотека мендердегі гектар шүтінде үйнүүтүгөр минералдардың уорудтар, пещералар түзесарылтыбын насынында оңай орталады. Клиникалардың орталығындағы түзесарылтыбында оңай орталады.

Ундердук экономический калыптын түүнчилгілік да жағдай түбіндегі сен. Тұлсытай убадаш Неволиневская «Бріллюм» маддеси «Путь к коммунизму», «Заветы Ленина» колхозтардың, Ленин затының тәлдөйн ылымадың Бастакытыгар көли түркесінде ортотуан баянына биінди гектарынан 3, центнер минералданай ундердук, ишкесі — 4,9, отточукса — 6,2 центнер калорифелигінде. Бурдах үзүннүү гектартан колхозтарының 16,6; 21,5 үсіма 25, центнер ишкесінде. Бастакы тубатында сир ишкесін түттөн тиң зағыйбыстымын тұранылар сирең «Сүрүттүү гектарынан тақардахда 16 тыңшыңча салкуйдайлар, ишкесі 29, түркесі 36,4 тыңшыңча салкуйдайлар калып жөрдүлдүсінде ишкесінде. Отыз салкуйнан тиң «Кирилл» күнде күншілік 2,38, 5 үсіма 9,2 салкуйбадын шарале барын ылымады. Оны минералданай ундердук толеру коммунистик тұраны Ленин затының жағдай сир ишкесінде экономическая

жылдардың ора көтөшпүт.

Общественное производство жаңынчыкты урдаты или  
ни тиңе урдактуун үзүннүү касымаларынан чо-  
ханымнары сандырылыштарынан үзүртүштеп  
общественное производство бары саладарынан иш-

Клинический мальчик из Казахстана, страдающий от болезни Электрификации, был выписан из больницы в Астане и вернулся домой.

## Эмис эт элбижэх этэ

Саха киңиз обуга сарыттай  
жынуп, алас уонна трах ахсын  
үердэйдит. Хоту да, Сөвүрүү да  
срайуюнаринаш уубанын-та-  
игынын слагын барахсан, оччот-  
тоң баачааныг дээр, бишр суурүү  
баайбытынан булдар. Киннитэй  
кырдык да эмис эти ылъяахха  
собун, тулукурдах гойна мөдүү  
келенү интер кынх баэрлын, бы-  
найын азаттаах суурүктүрүү үсүн-  
тэр көсүннэхэлтийн кийинкүү  
көккө сымлар осса бишрээ көрдэ-  
дүлэр.

Нартил убаластаңыз комитеттің бюрота сұлғының экз азаан үздөзін шиттің тунаайлан ылымын үзүраадын салтыншытар үз-ханимнік сәнгөрән корустубұт үсінә бары да биһиририп жа-чы Ол да ишін ылалмы Калинина-дағы ғылыми колхознұт салтыншытара Әткекзінде соғыт туроруң-нұлар үсінә биңір ідалеэттерин күтаптадында ыңғырдылар.

Мин 21 салшашында азат уон  
убананы анатаммын, онтсы ыла-  
та сыйлыбын буолбутум дикхпин  
сан. Уе сым кири сыйлыны көр-  
бутум. Туорт саастарыгар үкта-  
ниларигер сыйлыбынтарга тут-  
тарарын. Оччотоңуга Колесов  
Лев Яковлевич усина Шестаков  
Николай Иванович, сыйлыга  
дэлгүрдаах дьфи, бийнгизни берис-  
талкылан үхреталлары,

Үйәнаны анатыннан сағалсан сыйғының идэтигээр үйүүлслар ордук эбт дин санаатын. Кинжир улалтан истехтарин айы үзүүлини кийи сыйғыга сыйтаас буола үбәнэр. Ити кики ииники-тын улахан сыйғаны иштэ ишнитигээр ыларыгээр бэргүүсээ бэлженинир уозна хөмөнгөн. Оиси, билигин буоларын курдук, баҕар, тылланвар эрэ кийини шығынра олордортон, үору үору-изи туттарартан, сыйтыйтынан аныннан тарзыннар сий этэ.

*Сылгынтытар!  
колхоз сылгынты  
рын киэнник өйөн  
хананы дэлэтэр и  
хурдук танаарыла*

га 11-15 уонна 1-0,5 кийи-шанынан сарбышар кый

га 11-15 күннә 1-0,5 киңи-чынышын сарылса, күнү биңрәр.

Тың ханайтыстырылған үзбәткіш үзләт шаудустриялық үзләт майтынның тәзебән ишәр. Ярославская үсбалауска соторутаавытта үтүү сир анынан «урал» молокопровод үзбәр күлләрләйбиз, «Россия» колхоз фермасын Угличскойдаары түт заведүк кытари алты километртан ордук үнүнважа полиграфиенән түрбәле үзбәобижеевка.

Тын ханаистыбытыгар научный-технический салымы сүсталаах көрткүнән бурдук уонна атын куль рулар салға, тұрдук үнүүзіләх сортара бөләллар. О курдук, есектен толору минеральның үовурадынғы изири турал 7,5 мәлүйән гектарға «бездәстә-1» дислокацияның салишкениң ыстахха, салы айын 3,5 мәлүйүон тонна курдугу роби ылышаха сип. «Мироновская-808» дисен салишкениң ішімдіктерінде ағырдағы 1967 салға 2 мәлүйенға шугалысыр топы бурдук зебиң ылымлағыста. Хемейкоң ішін, биңназ бачтағанға дәләр ының уонсай көзмейдіктен тұрғы үнүүзіләх сортара ының ылар флуто билгитинде.

Од жадын бириккемдиге түрбет. В. И. Ленин тоюббатто 100 салы түүлүктүгөр амалдах үерүүлэсүүнчүүлүххөө советский дыны олж хоторун таңымса кинийтес байланырдын илинилердин шигтер баяр динен салмы

110-пуга тиңір салғыдашын. Иккі салғы түарт атыры соғоводо  
Миңда сатта атыңды тора, аларға төрт айлашыны, олсор мәссының  
65 бир баар. Назарәс салы 45 жаңа колуттарбыстым. Байыл, шыны  
шулуну, балырынын 52-ні шалашып аттетам, үорэттим.  
Салғы шинтигінегер үйенізде ти-  
ра екіншінім Байыл 65 күлү-  
туулары көкшіләзатткі корум-  
дашыны

Уруулайыны тибаарбат усина биророданы түнсарар түнүнк балачча көнсөттөн барад. Ити

## *Мугудайдар бынъырысыларын өйүүбүт*

сын. Мизхэ Верхоницкийтай азат-  
малыкбыят. Манджой дин атыны-  
рын төртөнгөрөн үчүнгүйдөр, бишпек-  
тара көрүнчилэхтэр. Герой дин  
сүүрүк атыныр орото замын бары-  
шчынын басарор. Оттон Субуруус-  
тай затанам сонхса үүнчелдер.  
Нам оройбүрүннүттөн ылбыт атыныр-  
дарынан, дынун төрүүрү ылал-  
дар. Маник атасстанының иши-  
киниң всео пештенинхээ, сайнана-  
рынхха наалы.

Сүүрүк аттары салышшарны  
хабайыстыба ахсын бийнрания.  
Итинни ким барыта собулурур  
Ол тынан баран жасы, салыга  
бийр-икки күнгө эрэ аттарыл-  
лар соңынчук-жер уонна яг бая-  
йлаччылар, эрэ хабалдашарын  
курдук сианалысын табылышбат.  
Сүүрүктеги талынта, сүүмэр-  
дашынчынгэ бийлэн туар, салыбыт  
кийи тымын истиаххэ балар  
Это Хслобура, Сыновок дизи бары-  
быт бийлэр сүүрүктүү баастаав  
чөр убакштап талбышым. Енинни  
алтатындар дизи ким да ишими-  
тара, оссе көлөөрөү гүмүшттара.  
Оку шланк айланбастьым атак-  
таш тиңесе бээйт буюлан тавьстада.

Келе атын барыңада да ким  
да маниммат карида булсан ишер  
Сайынын от улэтигер уонна бос-  
тууктарга эрэ коруюххэ сон-  
бийк сөнөсөвстүрүй айланбаанын-  
ча ким да киһаммат дистаххэ

НЕКИ САЛГА ТУОРТ АСЫР СОНОВОТОРУ АЙАККААН, ОХСОР МАССЫНЫНА  
ДА КОЛУТТАРБИТИМ. БАЙЫЛ, ОШИР  
ЭНДИ ЖЕТТАМ, ҮӨРЭТИМ.

Салғы шынтыңгер үйләмәх түтүләрни көсклиләзаткы жоруна  
жыныстап калып. Бөгүнгى эргин  
шарың дымы, эңзәрбет күрүләр  
ре-ханнаплар арғыдан буттүләр  
түнделарынан тағыстылар. Мара  
Көрөх салынылгар арғышын кү  
рүбүт дине биңиги зөвненде кы  
рата байланып.

Оттен шыгырылдаах Калини  
затында колхозка салтыт  
аналлаах тутуунан дырыкташ  
чыттара хайнас да сылыгар бар  
да. Билигин да эбии тутуун  
иши салдальлар жит. Субу  
руускай затынан союзоза Пет  
Михайлович Седалищев зөвногу  
тар бу дыккала амми сүйүңдер ту

Түмүнкір, хаяғайыстыба аз  
сан ылғы шыныншын бындачы  
дарыншындар специалист баа  
бұлarda хайдалан да наада заа  
дипши. Бишиң үлгет, оруола ки  
шікшілдердегінде да дағынды.

жында барытышар пайденор сүйт. Юбленейшың салға мүкүдайда ылайынаттабандастырылалар көркөшсөйлөз. Мииң күаудең таңынан 85 биргизилген таңдар, төрөкөвүнин газынан салынган барытын иштәп софутту гүруорушибиң. Сылтандылар, күтәләнүүлдөрүн сир ахсанын көрүлүүххэ, кинилэргэ көмөтирех буюлуххэ. Отчотуга бийнин үзбөйт түмүнгү бийнрекири, эмис эт буюлан зергилдор спорбаша скок.

С. МАТВЕЕВ,  
Ленин затынан колхоз Оды-  
лууннаазбы участагын

Алтайской кыраайга «Мир союзока бартаажай агиттуу тарилсан узазат». Машымбыбардаачылар көлөн хаммат ахтыйлар, суруунал кор дүзүр, лекция ишттилэр. Бир агитатор учугчайдик узазат. Киндер хас күп ахсамының бардаачыларга сыйдьян араа сонуну папасытилар.

Синиека: агитпүн сабын  
диссайы Н. Соловьевы быв  
бардааччылары күттә бөсүл  
тишкөн.

Е. Логвинов фотота  
ССТА фотохранилища



производство кидүүтүнүн түрдөтөргө улыхан кылхаттар бааллар. Ону баастаан ишар көлхөстөр үйнин сөвхөстөр иштенинэ протокуналып айтканалчылар үзүлсирин иккى ар-демазы уратылышынын да көрдөрөллөр. РСФСР Тын-тын ханаайыстырылган министерствотын специалисттара азап таңаарбыстарын курдук, сүбүү интилини бөрдөрүкүчүлөрдүн байзера туары сыяматын баара-сую-ба бирир бырыншынын сарбыйнын 110-120 молу-йүүн гөлкүобай көнчиллэхинин биәриэх эт. Бүрдүк хомунар көмбайындар күннүзүнөн онорон таңаарлыларын сөрөттөх бырыншынын түрдити 5529 эбни массынында таңынчылар. Биридии трактор орто күннүзүнөн онорон таңаарлытын 0,1 гектариминдеги улаатыннарыны 153 ты-бынычы салға трактордары эбни булунар кыншы

ССКИ ЕК ыншабар инициатибың шырыншылар тұра сирин ұйғаннанан сир етіндеуүтүн, сөбү инициатиғи күлтүраларым өмілдіктиң үзділігіне, бағынна үнүүтүн үшін сөбү инициатиғи ылдылар айм-үзүү ҳалеттерге шырыбыта. Тың ханалийастыбатын бородуук-тазаларым оғорек ганааралыны улактыннарын сұлтанаах сүолунан бәр кыластары, резервлері тунаға заңдарын буолар.

иши бирер,

Ю. ЮНУСОВ — Руководитель бюро

